


PUOGAE YA MOPHATO 1

Re ya kwa sekolong rothle



SETSWANA

Maemo:

1

Buka

3



Puiso e e kaelwang ya ditlhophha

Pele ga puiso

- Phetla kgang e ba tlaa e buisang.
- Kopa barutwana gore ba bolelele kgang pele ba lebeletse setlhogo le ditshwantsho.
- Itsise barutwana ka ga mafoko a mašwa le a a bothata pele barutwana ba buisa kgang.

Puiso ya ntlha

- Barutwana ba tshwanetse go buisa buka ka bongwe ka bongwe.
- Barutwana ba tshwanetse go buisa ka tidimalo kgotsa ba ka nna ba 'sebaseba fa ba buisa' buka.
- Tsamaya, tsamaya go tswa mo morutwaneng mongwe go ya kwa go yo mongwe, o kopa morutwana mongwe le mongwe go buisetsa karolo ya buka kwa godimo.

Motlotlo

- Botsa dipotso tsa tekatlhaloganyo tse di ikaegileng ka sekwalwa.
- Tsepamisa matlho mo medumopuong, mafokong a tlwaelo le tlotlofokong.
- O tlaa fitlhela ditirwana tse di kwa morago ga buka e, di le botlhokwa le mosola go kaela motlotlo wa phaposi.

Puiso ya bobedi

- Mo malatsing a a latelang, letla barutwana go buisa buka gape, ka sebedi (dipara) kgotsa ka bongwe ka bongwe. (Tlhophha ditirwana tse di lekaneng maemo a barutwana)
- Tsepamisa matlho mo kelelong ya puiso, thutapuong le mo tlotlofokong.
- Letla barutwana go feleletsa ditirwana tse di kaelwang tsa ditlhophha tse di tsenyeleditsweng kwa morago ga buka e. (Tlhophha ditirwana tse di lebaneng maemo a barutwana)

Letla barutwana go diragatsa kgang fa e ba letla go dira jalo.



Barutwana ba tshwanetse go dira ditirwana tsa puiso ya ditlhophha morago ga puiso. Letla barutwana go bereka kana go dira ka ditlhophha go feleletsa ditirwana tse di maleba tsa puiso ya ditlhophha tse di tsenyeleditsweng kwa morago ga buka. Ga ba a tshwanela go kwala mo bukeng e. Ditirwana tse di kwadiwang di direlwae mo dibukeng tsa bona tsa dithutiso.


Re ya kwa sekolong rotlhe



Ke ya kwa sekolong.



Ke dula le Ati.



Ben ke ntšwa ya kwa
sekolong.




Ben o rata go dula le Amo
le Ati.





Re rata ntšwa Ben.



Ntšwa Ben e rata
dijotshegare tsa rona.



Ntšwa e rata go tshameka
mo letsatsing.





Ntšwa e rata go tshameka
le rona.



Re tabogela kwa beseng.



Nnyaya Ben, dintšwa ga di
palame bese!



Ditirwana tsa puiso ya dithopha



1

Lebelela ditshwantsho mme o bue leina
la ngwana mongwe le mongwe.





Amo

Ati



2

A le na le 'ntšwa ya sekolo' kwa sekolong
sa lona? Lebelela ditshwantsho mme o bue
gore ntšwa e dira eng mo setshwantshong
sengwe le sengwe.



tlola

ja

robetse



3

Dira le tsala ya gago. Batla lefoko
le le tshwanang le lefoko le le mo
kholomong ya ntlha.

Ati	Ata	Ati	are
nta	ana	nta	nna
dula	dula	dutse	dila
le	ile	la	le
rona	bona	rona	rena
rata	raka	rata	rama
morago	marago	merafo	marago



Batla dipharologano di le tlhano
magareng ga ditshwantsho tse pedi
tse. Di bontshe tsala ya gago.



PUOGAE YA MOPHATO 1



Buka 3

Leina kana setlhogo:	Re ya kwa sekolong rotlhe
Puo:	Setswana
Maemo:	Padiso ya Puogae ya Mophato 1 Maemo 1 Buka 3
Mofuta wa sekwalwa:	Kanelo
Mafoko a tlwaelo:	nna, ya, kwa, dula, mo, rona, re, ke, ena
Tlotlofoko:	sekolo, Ati, ntswa, dula, Ben, rata, Amo, dijotshegare, tshameka, bese
Medumopuo:	itse, -ng, -ile, -a, -ana, -o
Diteng, marel le bokgoni:	<ul style="list-style-type: none">Bua ka setshwantsho le go buisa setlhogo sa sona.Tlhalosa setshwantsho.Lemoga le go nyalanya mafoko.Lemoga dipharologano magareng ga ditshwantsho.

CAPS e batla gore barutabana ba beele kwa thoko nako e e rileng ya go tota puiso ya ditlhophpha e e kaelwang letsatsi le lengwe le lengwe. Puiso ya ditlhophpha e e kaelwang e batla gore barutwana ba maemo a a tshwanang a puiso ba buise temana e e tshwanang ba le mo ditlhopheng tsa bona ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana.

Morutabana o tshwanetse go rulaganya nako ya go buisa gore e akaretse thuto ya mafoko a a rileng le mekgwa ya go tlhalogarya e barutwana ba tlaa e tlhokang fa ba buisa.

Mekgwaa e gape e batla 'puisano ka ga sekwalwa' magareng ga morutabana le barutwana le magareng ga bana mo ditlhopheng tsa bona. Dibuka tse di akaretse ditirwana di le mmalwa tsa 'puisano ka ga buka', tekathhaloganyo le ditirwana tse dingwe tse di tsamaelanang go thusa morutabana go kaela puiso ya ditlhophpha mo diphaposiborutelang tsa bona.

ISBN 978-1-4315-2668-0



ISBN 978-1-4315-2668-0
**THIS BOOK MAY NOT
BE SOLD.**



basic education


Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Dibuka tse dingwe tse di
mo Šelofong ya Puogae ya
Mophato 1:



Segwagwa se ya kwa sekolong

Ke kgona go buisa

Re ya kwa sekolong rotlhe

Letsatsi la metshameko la
diphologolo



Re rata kgwele ya dinao

Diaparo

Ben o iponela tsala e ntšhwa

Llori ya Matipatipane



Sethole se sennye se sehibidu

Amo o ya kwa ngakeng

Toro ya ga Dudu